


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 06 12 2023



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son en quauqui casi delicades.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament. Açò se da enes pales arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides granes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih

Ath delà es plaques de vent mès recentes pòden desencadenar-se damb facilitat. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent principaument per dessus deth limit deth bòsc, tanben apròp deth limit deth bòsc enes sectors exposadi ara balaguèra.

I a un perih apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Son necessàries experiència e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Açò se da per dessus des 2000 m aproximativament. Era nhèu recenta abondia e plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes. Es naues acumulacions de nhèu ventada son fòrça inestables.




Es observacions sus eth terren confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.


Tendència

Es condicions meteorologiques empediràn un rapid cambi entà milhors condicions.

Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDimèrcles 06 12 2023




Coches fèbles
 persistentes




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de
 vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
 de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Petit**

Es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son en quauqui casi delicades.

Es coches febles ena nhèu vieha pòden desencadenar-se facilament. Açò se da especiaument enes pales arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perill

Ath delà sustot en còtes nautas e nauta montanha es plaques de vent recentes e antigues pòden desencadenar-se damb facilitat. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

I a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament, principaument enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Son necessàries fòrça experiència ena avaloracion deth perill de lauegi e era màger prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada capèren un feble mantèth de nhèu vieha. Açò se da per dessus des 2200 m aproximativament. Era nhèu recenta arrepòse ath dessus d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus de coches



trendes.

Es observacions sus eth terren confirman era estructura febla deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes: Era nhèu vielha ei fòrça umida.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 06 12 2023



Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Damb eth vent damb bohades fòrtes, sustot per dessus deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

Enes pales erbooses arribentes, son encara probables lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes per dessus deth limit deth bòsc. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son en part inestables.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 06 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. En nautada era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada en quauqui endrets.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Agustes darrères an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent. Es condicions deth temps an a favorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Era nhèu recenta e era nhèu ventada requerissen atencion.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 06 12 2023 →



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada. En nautada era situacion de lauegi qu'ei delicada en quauqui endrets.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Aguestes darrères an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Es condicions deth temps an a favorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 06 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent de moderat a fòrt , a compdar deth dimenge , per dessús des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2200 m aproximativament. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament.

En còtes baixes e mejanes: Era nhèu vielha ei fòrça umida. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 06 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En totes es orientacions en totes es còtes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Es endrets perilhosi isoladi se tròben en terren arribent en zònes de nauta montanha e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2000 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se damb ua subrecarga febla, mès majoritariament arribar a dimensions petites.

Celh de nhèu

En toti es sectors en totes es còtes i a un shinhau de nhèu. En quauqui endrets son presenti de 5 a 10 cm de nhèu.

Tendència

Perih feble (1) de lauegi.